

Prečišćeni tekst Odluke o određivanju objekata ili djelova objekata i reiona uz objekte od posebnog značaja za odbranu obuhvata sljedeće propise:

1. Odluka o određivanju objekata ili djelova objekata i reiona uz objekte od posebnog značaja za odbranu ("Službeni list Crne Gore", br. 045/08 od 31.07.2008),
2. Uredba o posebnim mjerama zaštite tajnih podataka od značaja za odbranu zemlje ("Službeni list Crne Gore", br. 048/09 od 28.07.2009), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

ODLUKA

O ODREĐIVANJU OBJEKATA ILI DJELOVA OBJEKATA I REJONA UZ OBJEKTE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU

("Službeni list Crne Gore", br. 045/08 od 31.07.2008, 048/09 od 28.07.2009)

Član 1

Ovom odlukom određuju se objekti, djelovi objekata i reioni uz objekte od posebnog značaja za odbranu, mjere zaštite objekata i postupak za sprovođenje tih mjera.

Član 2

Objekti od posebnog značaja za odbranu su objekti ili djelovi objekata u kojima su smješteni, i to: veliki tehnički sistemi ili u kojima se proizvode ili remontuju, skladište ili čuvaju predmeti ili vrše usluge za potrebe odbrane i investicioni objekti od posebnog značaja za odbranu, uređena komandna mjesta, centri elektronske komunikacije, radio-relejna čvorišta, radarski i elektronski centri, fortifikacioni objekti, aerodromi, heliodromi i luke (baze), opitni poligoni i laboratorije, skladišta naoružanja, municije, ubojnih sredstava, goriva i vojne opreme, prostorije u kojima se čuva Plan odbrane Crne Gore i izvodi iz toga plana, vojni arhivski materijal i serveri za vojne računarske mreže i operativni centri, planovi organizacije, razvoja, opremanja, modernizacije i upotrebe Vojske Crne Gore, kriptouređaji i šifre.

Rejoni uz objekte iz stava 1 ovog člana su područja u neposrednoj blizini tih objekata, određena Planom odbrane Crne Gore.

Član 3

Briše se. (Uredba o posebnim mjerama zaštite tajnih podataka od značaja za odbranu zemlje, "Sl. list CG", br. 48/09)

Član 4

Mjere zaštite objekata i reiona uz objekte preduzimaju se u skladu sa:

- 1) procjenom bezbjednosne situacije šireg reiona i mikrolokacije objekata, ispoljenog interesovanja nepozvanih lica, eventualno otkrivenih podataka o objektu, uticaja promjena radne snage i drugih činilaca koji mogu imati uticaja na zaštitu objekata,
- 2) utvrđivanjem značaja objekata sa stanovišta odbrane i bezbjednosti, radi određivanja odgovarajućih mjera zaštite, i
- 3) određivanjem stepena tajnosti i tajnih (šifrovanih) naziva pod kojima se vodi tehnička dokumentacija objekata i koji se obavezno primjenjuju u prepisci i u toku izvođenja radova na objektu.

Član 5

Mjere zaštite objekata i reiona uz objekte preduzimaju se neprekidno i organizuju se u svim fazama programiranja, projektovanja, izgradnje i korišćenja tih objekata.

Član 6

Pristup objektima, odnosno djelovima objekata iz člana 2 ove odluke i ulaz u te objekte dozvoljeni su samo licima stalno zaposlenim u njima, a ostalim licima - samo na osnovu dozvole koju izdaje starješina nadležne komande ili ovlašćeno lice nadležnog organa.

Privatne posjete na radnom mjestu licima zaposlenim u objektima ili djelovima objekata nijesu dozvoljene. Starješina nadležne komande ili ovlašćeno lice nadležnog organa određuje posebnu prostoriju za privatne posjete, koja se, po pravilu, nalazi van kruga objekta, ili na samom ulazu u njega.

Član 7

Zabrana osmatranja i snimanja objekata, rejonu uz objekte i pristupa objektima i rejonima uz objekte iz člana 2 ove odluke, obilježava se metalnom tablom kvadratnog oblika, veličine 90 cm x 90 cm, bijele boje, oivičenom linijom crvene boje širine 10 cm, na kojoj je crnom bojom, štampanim fluorescentnim slovima, ispisan tekst na crnogorskom jeziku "ZABRANJENO OSMATRANJE, SNIMANJE I PRISTUP" i na engleskom jeziku "NO TRESPASSING! SURVEILLANCE, PHOTOGRAPHING AND FILMING ARE FORBIDDEN" (u daljem tekstu: znak zabrane). Izuzetno, znak zabrane za djelove objekata iz člana 2 ove odluke, koji se postavlja unutar objekta, izrađuje se na odgovarajućem plastificiranom materijalu.

Znak zabrane dat je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

Znak zabrane postavlja se tako da se može lako uočiti u svim uslovima.

Na znak zabrane i na stub na kojem je znak postavljen, ne smije se stavljati druga oznaka.

Član 8

Znak zabrane postavljaju i održavaju nadležne komande i nadležni organi koji koriste objekte ili djelove objekata iz člana 2 ove odluke, na mjestima koje sami odrede.

Znaci zabrane se ne postavljaju kod objekata, djelova objekata i rejonu uz objekte čija se lokacija čuva u tajnosti.

Član 9

Na dijelu javnog ili drugog puta u blizini objekata i rejonu uz objekte iz člana 2 ove odluke, na zahtjev starješine nadležne komande, odnosno ovlašćenog lica nadležnog organa, pravno lice za održavanje puteva postavlja znake zabrane zaustavljanja, parkiranja i druge odgovarajuće saobraćajne znake.

Član 10

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o određivanju vojnih i drugih objekata i rejonu koji su zabranjeni za osmatranje, snimanje i pristup i o mjerama za njihovu zaštitu ("Sl. list SRJ", broj 11/96 i "Sl. list SCG", broj 42/05).

Član 11

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Prilog

